



| KOTARA YA 1   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| BEKE  | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)  | HO BALA LE HO BOHA  | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO   |
| Ho etswe Tekolo ya Motheo e lekanyeditsweng mme e etswe nakong ya matsatsi a mararo (3) ha kotara ya pele e qala bekeng ya 1 (e etswe ke sekolo). Ho rekotwe lesedi lohle e le ho fumana boiphihlelo ba baithuti le moo ba haelwang teng. Tlhahisoleseding ena e lokela ho sebediswa ha ho etswa diqeto ka tse tla rutwa le mesebetsi ya ho ithuta. |  |   |   |  |
| 1-2   | <p><b>Mamele tema ya tlhahisoleseding mohl. phousetara, ho bapatsa moketjana/kgwebo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlwaya dintlha tse ikgethileng le dikahare</li> <li>Hlalosa tlhahisoleseding eo ho nehelanweng ka yona</li> <li>E amanye le bophelo ba hao</li> </ul> | <p><b>Bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho ya mohl. ditjhate/dayakeramo/ditafole/mmapa wa monahano/dimmapa/ditshwantsho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho</li> <li>Sebedisa mawa a ho bala: ho etsa dikakanyo, ho okola, ho sebedisa ditemoso</li> <li>Botsa le ho araba dipotso</li> <li>Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng</li> </ul> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: bua ka ditshwantsho temeng</li> <li>Hlalosa tlhahisoleseding</li> <li>Buisana ka bohlokwa ba tema</li> <li>Buisana ka tshebediso ya puo</li> <li>Hlwaya le ho buisana ka moralo le makgetha a tema: Mmala, boholo le mofuta wa mongolo</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</li> </ul> <p><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</li> </ul> | <p><b>Kgutsufatsa tema ya tlhahisoleseding ka ho e tshehetsa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlatsa mantswe a siilweng ho kgutsufatso kapa tjhateng/tafoleng/mmapeng wa monahano</li> <li>Sebedisa tlotlontswa e loketseng</li> <li>Sebedisa mantswe a matjha ho tswa temeng e badiilweng</li> </ul> <p><b>Sebedisa foreimi ya kgutsufatso ya ho ngola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mang?</li> <li>Eng?</li> <li>Neng?</li> <li>Kae?</li> <li>Hobaneng?</li> <li>Jwang?</li> </ul> <p><b>Sebedisa tshebetso ya ho ngola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso</li> <li>pele ho ho ngola</li> <li>Ho ngola mokgwaritso</li> <li>Ho bala mosebetsi hape</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso</li> <li>Ho nehelana</li> <li>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</li> <li>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</li> <li>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</li> </ul> | <p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mabitso</li> <li>Bonngwe le bongata</li> <li>Dihlongwapele, mabitsobitso, mabitso kgopolo, mahlalosi, maetsi</li> <li><b>Tshebetso ya mantswe le dipolelo:</b> Polelonolo/mabotsi</li> </ul> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papiso, tshwantshiso, maele</li> <li><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Letshwao la potso, makalo, tshebediso ya bukantswe</li> </ul> |

| KOTARA YA 1 |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|--|
| BEKE        | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)   | HO BALA LE HO BOHA  | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO   |
| 3-4         | <p><b>Mamela le ho arabela qotso ho tswa pading</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mesebetsi e lelekelang:</b></li> <li>• Akanya</li> <li>• Mamela diqotso ho tswa pading</li> <li>• Mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng le tse akaretsang</li> </ul> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisana ka dintlha tse ikgethileng le tse akaretsang</li> <li>• Hlalosa diketsahalo ka nepo le ka tatellano</li> <li>• Ntsha maikutlo mabapi le diketsahalo</li> <li>• Amahanya le bophelo ba hao</li> <li>• Buisana ka makgabane a bohlokwa a phedisano, boitshwaro le botjhaba temeng</li> </ul> <p><b>Ho ba le seabo dipuisanong tsa sehlopha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fana ka sebaka</li> <li>• Ho se tswe lekoteng</li> <li>• Botsa dipotso tse motjheng</li> <li>• Ntshetsapele puisano</li> <li>• Arabela mehopolong ya ba bang ka kutlwisiso le ka tlhomphe</li> </ul> | <p><b>Ho bala qotso ho tswa pading</b></p> <p><b>Pele ho ho bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mawa a ho bala: ho etsa dikakanyo, ho okola, akanya ka sehlooho le ho buisana ka moralo/dikahare tse amanang le padi</li> <li>• Hlwaya le ho buisana ka dintlha tse ikgethileng</li> <li>• Buisana ka baphethwa</li> <li>• Hlahisa maikutlo a hao le mehopolong ka tema</li> <li>• Amahanya diketsahalo le baphethwa le bophelo ba hao</li> </ul> <p><b>Ho bala ka kutlwisiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a ho bala a latelang:</li> <li>• Ho okola dintlha tsa bohlokwa fela</li> <li>• Ho tlodisa mahlo dintlha tse tshhehatsang</li> <li>• Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso e latelang:</li> <li>• Ponahalo</li> <li>• Etsa dikamano</li> </ul> <p><b>Ho ithuta dingolwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo, le bamamedi</li> <li>• Hlwaya phapang kapa diphapang pakeng tsa nalane ya bophelo/bukatsatsi le dipale</li> <li>• Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswa</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</li> </ul> | <p><b>Ngola seketjhe sa sebadadi sa sehlooho/se bohareng se qobellang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa foreimi</li> <li>• Pele o ngola mamela dintlha tse qotsitsweng ho tswa pading</li> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng sepheo</li> <li>• Sebedisa puo e nepahetseng le sebopeho se lokelang</li> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetseng</li> <li>• Hlophisa ditaba ka mokgwa o utlwalang - o sebedisa tatellano ya diketsahalo</li> <li>• Sebedisa sebopeho sa puo se nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo ho kenyelletswa le tumellano ya leetsi</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso</li> <li>• Ho bala mosebetsi hape</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</b></p> <p><b>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p> | <p><b>Mosebetsi wa boemo ba lentswe</b></p> <p>Maemedi a lekanyeditsweng, maemedi a ponahatso, lekgethi mahlalosi, makopanyi, dikgokahanyo, malahlelwa</p> <p><b>Mosebetsi wa boemo ba polelo:</b> Lekgathe lejwale le bonolo, lekgathe lefetile le bonolo, lehokedi</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> Malatodi, mahlalasonngwe</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Kgutlo, feelwana, tshebediso ya bukantswe, karolo ya mantswe</p> |

| KOTARA YA 1  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| BEKE   | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)  | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO   |
|  |  | <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta – boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi/Sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30.</li> </ul>   |  |  |
| <p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 1: TSA MOLOMO</b></p> <p><b>Ho balla hodimo (matshwao a 20) / Qala mosebetsi ona kotareng ya 1 mme o o phetele kotareng ya 2 ha matshwao a tla be a rekotwa</b></p> |  |  |  |  |
| 5-6  | <p><b>Ho mamela palekgutswe</b></p> <p><b>Mosebetsi e lelekelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho akanya</li> <li>• Hlwaya baphetwa</li> <li>• Pheta mohopolo wa sehlooho</li> </ul> <p><b>Araba dipotso ka molomo</b></p> <p><b>Pheta palekgutswe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pheta diketsaholo ka tatellano</li> <li>• Bolela baphetwa ka nepo</li> </ul> | <p><b>Bala palekgutswe</b></p> <p><b>Pele ho ho bala: Akanya ka sehlooho le setshwantsho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a ho bala</li> <li>• Etsa dikakanyo le ditataiso tsa ditaba</li> <li>• Buisana ka tlotlontswa ho tswa temeng</li> </ul> <p><b>Ho bala ka kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mekgwa ya ho bala ka tlase:</li> <li>• Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho</li> <li>• Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshehetsang</li> <li>• Etsa dikakanyo</li> <li>• Ho fana ka moelelo wa mantse le ditshwantsho tse sa tlwaelehang</li> </ul> <p><b>Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pono ya maikutlo</li> <li>• Etsa dikamano</li> <li>• Dikakanyo</li> <li>• Akanya</li> </ul> <p><b>Sekaseko ya dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlwaya le ho buisana ka baphetwa</li> <li>• Fana le ho hlalosa maikutlo a hao ka tema</li> </ul> | <p><b>Ngola palekgutswe o itshitlehile ho boiphihlelo ba hao/ketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng</li> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetsng</li> <li>• Kenyellelsa baphetwa</li> <li>• Sebedisa puo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo</li> <li>• Thakgola bukantswe ya hao</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola</li> <li>• Ngola mokgwaritso</li> <li>• Bala mosebetsi hape</li> <li>• Bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Hlaola diphoso</li> <li>• Nehelana</li> </ul> <p><b>Ho rekota mantse le diithaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantse</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</b></p> <p><b>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mosebesti o boemong ba lentswe:</b> Mabitso</li> <li>• <b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> Dipolelonolo</li> <li>• <b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Kgutlo, tlhaku tse kgolo le tse nyane</li> </ul> |

| KOTARA YA 1   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| BEKE  | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)  | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
|   |  | <p><b>Mekgwa ya ho bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</li> </ul>  |   |   |
| <p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA</b></p> <p>Moqoqo (matshwao a 20)</p> <p>Moqoqo wa phethelo/moqoqo o hlahosang</p> <p>Diratswana tse 3</p> <p>E etswa bohareng ba kotara</p> |  |  |   |   |
| 7-8   | <p>Ho mamela le ho buisana ka tema ya ditaelo, mohl. resepe</p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang:</b></p> <p><b>Akanya</b></p> <p><b>Pheta tatellano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qolla makgetha a tema ya ditaelo</li> <li>Fana ka ditaelo tse hlakileng, mohl. ka ho re o ka etsa tee jwang?</li> <li>Etsa dinoutsu mme o sebedise ditaelo tseo o di badileng</li> </ul> | <p><b>Bala ka resepe</b></p> <p><b>Pele ho ho bala</b></p> <p><b>Akanya ho tswa ho sehlooho le ditshwantsho</b></p> <p><b>Sebedisa mawa a ho bala, mohlala</b></p> <p><b>Akanya tataiso ho tswa temeng</b></p> <p><b>Buisana ka dintlha tse tobileng tsa tema</b></p> <p><b>Buisana ka tatellano ya ditaelo</b></p> <p><b>Balla kutlwisiso</b></p> <p><b>Sebedisa mawa a latelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho</li> <li>Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehatsang</li> <li>Etsa dikakanyo</li> <li>Ho fana ka moelelo wa mantswa le ditshwantsho tse sa tlwaelehang.</li> </ul> | <p><b>Ngola tema ya ditaelo: O ka etsa tee jwang?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fana ka lenane la disebediswa le metswako</li> <li>Sebedisa dintlha tsa ikgethileng ka nepo</li> <li>Sebedisa tlhahlamano e nepahetseng</li> <li>Sebedisa mofuta wa taelo ya leetsi</li> <li>Sebedisa sebopeho le moralo tse nepahetseng</li> <li>Rekota mantswa le maelelo ya ona bukantsweng ya hao</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola</li> <li>Ho ngola mokgwaritso</li> <li>Ho bala mesebetsi hape</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso</li> <li>Ho nehelana</li> </ul> | <p><b>Mesebetsi o boemong ba lentswe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maemediqho, marui, masupi makopanyi</li> <li><b>Mesebetsi o boemong ba polelo:</b> Moetsi, moetsuwa</li> </ul> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> Maadingwa</p> |

| KOTARA YA 1   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| BEKE  | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)   | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso:</li> <li>Pono ya maikutlo</li> <li>Etsa dikamano</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</li> </ul>   | <p><b>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</b></p> <p><b>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>   |   |
| <p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 3: HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40)</b></p> <p><b>Tema ya sengolwa/tema eseng ya sengolwa (matshwao 15)</b></p> |   |  | <p><b>Tema ya setshwantsho (matshwao a 10)</b></p> <p><b>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15)</b></p> <p><b>Mosebetsi ena ha ho hlokahale hore e ngolwe ka nako e le nngwe.</b></p>   |   |
| 9-10  | <p><b>Nka karolo puisanong e kgutshwane ka sehlooho se tlwaelehileng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fana ka sebaka</li> <li>Se tswa lekoteng</li> <li>Botsa ipotso tse motjheng</li> </ul> <p><b>Ikwetlisetse ho mamela le ho bua (kgetha e le nngwe bakeng sa boikwetliso ba letsatsi le letsatsi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa morethetho o bonolo, thothokiso kapa pina</li> <li>Bapala papadi e bonolo ya puo</li> <li>Fana le ho latela ditaello/ditataiso tse bonolo</li> <li>Bolela ditaba tsa hao</li> <li>Pheta ditaba tseo o badileng kapa o di utlwileng</li> </ul> | <p><b>Bala phoustara kapa tsebiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: Buisana ka ditshwantsho</li> <li>Buisana hore pale e bua ka eng</li> <li>Hlwaya tlhahisoleseding e itseng</li> <li>Hlalosa tlhahisolesding</li> <li>Buisana ka sepheo sa tema</li> <li>Buisana ka puo e nngwe e sebedisitsweng</li> <li>Hlwaya le ho buisana ka moralo le dikarolo tse kang, mmala le boholo ba fapaneng kapa mefuta ya kgatiso (fonte)</li> </ul> <p><b>Itlwaetse ho bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo ka qapodiso e nepahetseng, tjebeho le sehala</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala:</b></p> | <p><b>Rala phoustara e bapatsang ketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha dintlha tse lokelang</li> <li>Sebedisa sebopelo se nepahetseng</li> <li>Sebedisa dikarolo tsa sebopelo tse jwalo ka, mmala le boholo bo fapaneng kapa mefuta ya mongolo</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola</li> <li>Ho ngola mokgwaritso</li> <li>Ho bala mosebetsi hape</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso</li> <li>Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</b></p> | <p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mahlalosi</li> </ul> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polelomararane</li> <li>Tshwanshiso, papiso</li> </ul> <p><b>Tlhaloso ya lentswe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polelo e le nngwe bakeng sa lentswe</li> </ul> |

| KOTARA YA 1 |   |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| BEKE        | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
|             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</li> </ul> | <b>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b> |  |

| MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)                                      |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>MESEBETSI YA HO MAMELA LE HO BUA:</b><br>Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua | <b>MESEBETSI YA HO BALA LE HO BOHA:</b><br>Mokgwa wa ho bala<br>Mesebetsi ya ho balla hodimo<br>Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso<br>Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehleng hodima<br>mefuta e meraro ya dingolwa e kgethilweng<br>bakeng sa semestara | <b>MESEBETSI YA HO NGOLA LE HO NEHELANA:</b><br>Mokgwa wa ho ngola<br>Kgutsufatso<br>Ho ngola ka boiqapelo<br>Ditema tsa kgokahano | <b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO:</b><br>Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo |

## KEREITI YA 4 - KAKARETSO YA SESOTHO PUO YA LAPENG YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 1

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 1:<br/>TSA MOLOMO</b><br>Ho balla hodimo (matshwao a 20)<br>Qala ka mosebetsi ona kotareng ya 1 mme o o qetelle kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa | <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 2:<br/>HO NGOLA</b><br>Moqoqo (matshwao a 20)<br>Moqoqo wa tihaloso/phetelo (diratswana tse 3)<br>Nakong ya kotara | <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 3:<br/>HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40)</b><br>Tema ya boiqapelo/tema ya nnete (matshwao a 15)<br>Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10)<br>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15) |
|---|--|---|

**2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 4 (KOTARA YA 2)**

| KOTARA YA 2 |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|
| BEKE        | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)  | HO BALA LE HO BOHA  | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
| 1-2         | <p><b>Mamela thothokiso/pina</b><br/> <b>Mesebetsi e lelekelang</b><br/> <b>Akanya</b><br/> <b>Pheta mohopolo wa sehlooho</b><br/> <b>Buisana ka mohopolo wa motheo</b><br/> <b>Amanya le tsebo ya hao</b><br/> <b>Hlwaya raeme le morethetho</b><br/> <b>Bontsha maikutlo a qolotswang ke thotokiso</b><br/> <b>Etsa pina ka mela e kgethilweng</b></p> | <p><b>Bala thothokiso/pina</b><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka mehopollo ya sehlooho</li> </ul> <b>Bontshwa maikutlo a qolotswang ke pina</b><br/> <b>Hlwaya reame le morethetho le tshwaetso tsa teng</b><br/> <b>Arola mantswa ka dinoko ho utlwisisa morethetho</b><br/> <b>Ho bala ka kutlwisiso</b><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa mekgwa ya ho bala e latelang:</li> <li>Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho</li> <li>Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehetsang</li> <li>Etsa dikakanyo</li> <li>Ho fana ka moelelo wa mantswa le ditshwantsho tse sa tlwaelehang.</li> </ul> <b>Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso:</b><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pono ya maikutlo</li> <li>Etsa dikamano</li> <li>Akanya</li> <li><b>Mekgwa ya ho bala:</b> Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</li> <li><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></li> <li><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b><br/>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</li> </ul> </p> | <p><b>Ngola thothokiso/pina</b><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha dikahare tse loketseng sehlooho</li> <li>Sebedisa sebopeho sa pale e le foreimi</li> <li>Rala, kgwaritsa le ho boeletsa pina</li> <li>Sebedisa raeme le morethetho tse lokelang</li> <li>Sebedisa tsebo ya dinoko ho ntshetsa pele morethetho wa tema</li> <li>Bokella tlontlontswa ya mantswa ho bukantswe ya hao</li> </ul> <b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>Ho ngola mokgwaritso</li> <li>Ho boeletsa mesebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso</li> <li>Ho nehelana ka mesebetsi</li> </ul> <b>Ho rekota mantswa le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa</b><br/> <b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlontlontswa</b><br/> <b>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p> | <p><b>Mesebetsi o boemong ba lentswe</b><br/> Mabitsokgopolo, mabitsobitso, mabitsokgoboka<br/> <b>Mesebetsi o boemong ba polelo</b><br/> Dipolelonolo<br/> <b>Tlhaloso ya mantswa</b><br/> Raeme, maadingwa, mothofatso, phetapheto<br/> <b>Mopeleto le matshwao a puo</b><br/> Kgutlo<br/> Feelwane</p> |

| KOTARA YA 2 |  |  |  |   |
|-------------|--|--|--|---|
| BEKE        | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)  | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
| 3-4         | <p><b>Mamela tlaleho ya boemo ba lehodimo</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akanya</li> <li>Mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng</li> <li>Nka karolo ka phapusing/dipuisano tse etelletseng pele ke tijhere</li> <li>Buisana ka bohlokwa ba tlhahisoleseding</li> <li>Hokanya tlhahisoleseding le bophelo ba hao</li> <li>Buisana ka ditlamorao tsa tsona bathong</li> <li>Bapisa maemo a dibaka tse fapaneng, bontsha dibaka tse ratwang le mabaka</li> <li>Lokafatsa maikutlo a hao</li> <li>Lemoha dikarolo tsa boemo ba lehodimo</li> <li>Ditlaleho: Rejisetara le mofuta wa puo e sebediswang</li> <li>Ho sebedisa mekgwa ya puisano ho buisana ka katleho <b>maemong a sehlopha</b></li> <li><b>Mamela tlhaloso le ho hlalosa ntho</b></li> <li>Hlwaya ntho e hlalositse ka nepo</li> <li>Ho sebedisa mantswe a matjha</li> <li>Sebedisa mahlalosi</li> </ul> | <p><b>Bala tlaleho ya boemo ba lehodimo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: ho lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>Sebedisa mawa a ho bala: Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho</li> <li>Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tobileng</li> <li>Hlwaya tselo e sengolwa se hlophisitse ka yona</li> <li>Bapisa diphapang le ditshwano dibakeng tse fapaneng</li> <li>Bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho mohlala, mmapa</li> <li>Sebedisa bukantswe ho lekola moelelo wa tlotlontse e ntjha</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala:</b> Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b><br/>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p><b>Kgutsufatsa tema ya tlhahisoleseding ka ho e tshhetsa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlatsa mantswe a siilweng ho kgutsufatso kapa tjhateng/tafoleng/mmampeng wa monahano,</li> <li>Ho sebedisa mantswe a loketseng</li> <li>Ho sebedisa mantswe a matjha ho tswa temeng e badilweng</li> <li>Sebedisa foreimi ya kgutsufatso ya ho ngola:</li> <li>Mang?</li> <li>Eng?</li> <li>Neng?</li> <li>Kae?</li> <li>Hobaneng?</li> <li>Jwang?</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</b><br/>Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola<br/>Ho ngola mokgwaritso<br/>Ho bala mesebetsi hape<br/>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso<br/>Ho hlaola diphoso<br/>Ho nehelana</p> <p><b>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</b><br/><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse</b><br/><b>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p> | <p><b>Mesebetsi wa boemo ba lentswe:</b><br/>Maetsi a tlwaelehileng le a sa tlwaelehang, leetsi le sa fetoheng, mahlalosi</p> <p><b>Mesebetsi wa boemo ba polelo:</b><br/>Tumellano ya moetsi le leetsi, lekgathe lefetile, lekgathe letlang</p> <p><b>Tlhaloso ya lentswe:</b><br/>Maele le dikapolelo</p> |



| KOTARA YA 2  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| BEKE   | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)   | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
| <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO</b><br><b>MOSEBETSI WA 1: TSA MOLOMO</b><br><b>Ho balla hodimo (matshwao a 20)</b><br><b>Mosebetsi ona o tswelapele ho tloha kotareng ya 1. O tla qetellwa le ho rekotwa kotareng ya 2.</b> |   |  |  |   |
| 5-6  | <b>Mamela puisano/dayaloko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mosebetsi e lelekelang: Ho lepa</li> <li>Ho e mamela le ho e amanya le bophelo ba hae</li> <li>Qolla dintlha tsa bohlokwa tse ikgethileng tsa tema</li> <li>Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha</li> <li>Ho fanana sebaka sa ho bua</li> <li>Tsepama sehloohong ha o bua</li> <li>Ho botsa dipotso tse loketseng</li> <li>Ho tswela pele ka puisano</li> <li>Ho arabela mehopolong ya ba bang ka kelohloko le tlhompho</li> <li>Ho fana ka tlaleho e tsitsitseng le ho aha</li> <li>Tshwantshisa papadi e amanang le padi e kgethilweng kotareng ya 1</li> </ul> | <b>Bala palekgutshwe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: Lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>Sebedisa mawa a ho bala: Ho lepa, ho sebedisa medumo le ditemoso tsa maemo</li> <li>Buisana ka tlotlontswe e ntjha e tswang temeng e badilweng</li> <li>Ho bala ka kutlwisiso</li> <li>Sebedisa mekgwa ya ho bala ka tlase:</li> <li>Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho</li> <li>Ho tlofisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehetsang</li> <li>Etsa dikakanyo</li> <li>Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang</li> <li>Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso:</li> <li>Pono ya maikutlo</li> <li>Etsa dikamano</li> <li>Akanya</li> <li>Bolela pele</li> </ul> <b>Mekgwa ya ho bala:</b> Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo<br><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b><br><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b> | <b>Ngola inthaviu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha dikahare tse loketseng</li> <li>Sebedisa foreimi</li> <li>Sebedisa puo e tobileng bakeng sa puisano</li> <li>Hodisa dipolelo ka ho eketsa mahlalosi le makgethi</li> <li>Sebedisa tlotlontswe e atolositsweng ho kenyelletswa maemedi le mantswe a kopanyang le dipolelwana</li> <li>Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswe</li> </ul> <b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola</li> <li>Ho ngola mokgwaritso</li> <li>Ho bala mosebetsi hape</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso</li> <li>Ho nehelana</li> <li>Ngola tekolobotjha ya padi e kgethilweng kotareng ya 1</li> </ul> <b>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</b><br><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe</b><br><b>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b> | <b>Mopeleto le matshwao a puo</b><br><b>Matshwao a puo a nepahetseng:</b><br>Feelwane, kgutlwana, kgutlwana feelwana, maqotsi, letshwao la potso, letshwao la makalo, kgutlo<br><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b><br>Maetsi a tswelang<br><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b><br>Sebedisa puo-sebui<br>Matshwao a qotso a puo-sebui dipolelwana tse ikemetseng (tse bobebe)<br><b>Moelelo wa mantswe:</b><br>Papiso, tshwantshiso, maele le dikapolelo |

| KOTARA YA 2  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| BEKE   | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)  | HO BALA LE HO BOHA  | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
|  |  | Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30.  |  |   |
| <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO</b>   |  |   |  |   |
| <b>MOSEBETSI WA 4: Tema ya kgokahano (matshwao a 10) e ngolwa pele ho Hlahlobo e Laolwang ya Pudungwane.</b> |  |   |  |   |
| 7-8  | <p><b>Ho mamela le ho phetha ditaelo, mohl. ditshupiso/melao/melao ya ho ipaballa tseleng/mokgwa wa ho hlatswa matsoho/ditaelo tsa ho etsa ntho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya</li> <li>Hlwaya dikarolo tsa sengolwa sa ditaelo</li> <li>Hlokomela dihlooho tsa bohlokwa</li> <li>Ho fana ka ditaelo le mehlala e hlakileng</li> <li>Etsa dintlha le ho sebedisa ditaelo tse balwang</li> <li>Botsa dipotso bakeng sa ho hlaka</li> <li>Maikutlo a hao mabapi le ho hlaka ha ditaelo</li> </ul> <p><b>Ho mamela le ho fana ka ditaelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho mamela dintlha tse tobileng</li> <li>Sebedisa dintlha ka nepo</li> <li>Sebedisa sebopeho sa nepahetseng sa puo.</li> <li>Itlwaetse ho mamela le ho bua</li> <li>(kgetha e le nngwe bakeng sa boikwetliso ba letsatsi le letsatsi)</li> <li>Ho arabela ditaelo</li> <li>Ho fana le ho latela ditaelo/ditataiso tse bonolo</li> </ul> | <p><b>Ho bala le ho phetha ditaelo, mohl. ditshupiso/melao/melao ya ho ipaballa tseleng/mokgwa wa ho hlatswa matsoho/ditaelo tsa ho etsa ntho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: Ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho</li> <li>Sebedisa mawa a ho bala:</li> <li>Ho akanya, ditlhahiso tsa maemo</li> <li>Ho buisana ka dintlha tse itseng tsa sengolwa</li> <li>Ho buisana ka tatellano ya ditaelo</li> </ul> <p>Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantsewe</p> <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</p> <p>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p><b>Ngola moqoqo o hlaholang hobaneng ho le bohlokwa ho latela ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha dikahare tse loketseng bakeng sa sehlooho</li> <li>Sebedisa sebopeho se nepahetseng jwalo ka foreimi</li> <li>Ngola tlhahisoleseding ka nepo</li> <li>Ho sebedisa sehlooho le dipolelo tse tshehetsang ho hlahisa ditema tse hokahaneng</li> <li>Sebedisa sebopeho sa puo, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>Hlahisa mesebetsi ka makgethe o sebedisa dihlooho, le sebaka bakeng sa diratswana</li> <li>Ngola mantsewe le ditlhaloso tsa ona bukeng ya mantsewe</li> <li>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</li> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola</li> <li>Ho ngola mokgwaritso</li> <li>Ho bala mesebetsi hape</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso</li> <li>Ho nehelana</li> <li>Ho rekota mantsewe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantsewe</li> <li>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse</li> </ul> | <p><b>Mesebetsi o boemong ba lentswe:</b><br/>Mathusi, dikao</p> <p><b>Mesebetsi o boemong ba polelo:</b><br/><b>Lekgathe letlang</b></p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b><br/>Tlami<br/>Tshebediso ya bukantswe</p> |

| KOTARA YA 2 |  |                    |   |  |
|-------------|--|--------------------|---|--|
| BEKE        | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)  | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
|             |  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</li> </ul> |  |
| 9-10        | <b>MOSEBETSI WA 5: TEKONG E LAOLWANG YA PHUPJANE:<br/>HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40)</b><br>Potso 1: Tema ya sengolwa/e seng ya sengolwa (matshwao 15)<br>Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10)<br>Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5)<br>Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebetso ya ho ngola (matshwao a 10) |                    |   |  |

| TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>MESEBETSI YA HO MAMELA LE HO BUA:</b><br>Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua | <b>MESEBETSI YA HO BALA LE HO BOHA:</b><br>Mokgwa wa ho bala<br>Mesebetsi ya ho balla hodimo<br>Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso<br>Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng hodima<br>mefuta e meraro ya dingolwa e kgethilweng<br>bakeng sa kgweditshelela | <b>MESEBETSI YA HO NGOLA LE HO NEHELANA:</b><br>Mokgwa wa ho ngola<br>Kgutsufatso<br>Ditema tsa kgokahano<br>Meqoqo<br>Ho ngola ka boiqapelo | <b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO:</b><br>Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo |

| KEREITI YA 4 KAKARETISO YA SESOTHO PUO YA LAPENG YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 2  |  |  |
|---|--|--|
| <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO</b><br><b>MOSEBETSI WA 1</b><br><b>TSA MOLOMO</b><br>Ho balla hodimo (matshwao a 20)<br>Mesebetsi ona o tswelopele ho tloha kotareng ya pele. O tla qetellwa le ho rekotwa kotareng ya 3 | <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO</b><br><b>MOSEBETSI WA 4</b><br><b>HO NGOLA</b><br>Tema ya kgokahano: (matshwao a 10)<br>E ngolwa pele ho teko e laolwang | <b>MOSEBETSI WA 5: TEKONG E LAOLWANG YA PHUPJANE:<br/>HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40)</b><br>Potso 1: Tema ya sengolwa le eo e seng ya sengolwa (matshwao a 15)<br>Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10)<br>Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5)<br>Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebetso ya ho ngola (matshwao a 10) |

## 2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 4 (KOTARA YA 3)

| KOTARA YA 3        |  |  |  |   |
|--------------------|--|--|--|---|
| BEKE               | HO MAMELA LE HO BUA  | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
| 1-2                | <p><b>Mamela pale mohl. ditshomo (tsa bosatsejweng kapa bahale)</b></p> <p><b>Mosebetsi e lelekelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akanya seo tema e buang ka sona</li> <li>Ho hlwaya poloto, baphetwa le tikeloho</li> <li>Ho buisana ka molaetsa wa sehlooho</li> <li>Ho araba dipotso tsa molomo</li> </ul> <p><b>Ho phetha pale (ditshomo tsa bosatsejweng kapa bahale)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Phetha diketsahalo hape ka tlhahlamano e nepahetseng</li> <li>Bolela mabitso a baphethwa ka nepo</li> <li>Ntsha maikutlo le mehopollo ka pale/baphethwa/tikeloho/molaetsa/seph eo sa pale, jj.</li> </ul> | <p><b>Ho bala pale mohl. ditshomo (tsa bosatsejweng kapa tsa bahale)</b></p> <p><b>Ho balla moelelo/ho balla kutlwisiso</b></p> <p><b>Mosebetsi e lelekelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: Ho lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho tsa tema</li> </ul> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <p>Sebedisa mawa a ho bala: Ho lepa, tshebediso ya ditemoso tsa maemo ho fumana moelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka poloto, baphetwa ba sehlooho le tikeloho</li> <li>Buisana ka molaetsa</li> <li>Hlahisa maikutlo le mehopollo ya hae ka tema</li> <li>Etsa phapang pakeng tsa diketsahalo tsa nnete le tseo e seng tsa nnete</li> </ul> <p><b>Mokgwa wa ho bala:</b> Ho balla hodimo/DAR/Tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemisetso</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</p> <p>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p><b>Ngola mofuta wa tlaleho ya mofuta wa sengolwa seo o se badileng mohl. ditshomo tsa bosatsejweng kapa tsa bahale o sebedisa foreimi ya ho ngola</b></p> <p><b>Mosebetsi e lelekelang</b></p> <p>Bolela baphethwa, tikeloho le nako eo pale e badilweng ka yona</p> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlalosa tatellano ya diketsahalo tse etsahetseng</li> <li>Ntsha maikutlo ka pale e badilweng</li> <li>Sebedisa foreimi ya ho ngola kapa qalo ya dipolelo (moo ho hlokalalang)</li> <li>Phetha diketsahalo ka tatellano ya tsona</li> <li>Sebedisa tlotlontse e fapa-fapaneng</li> <li>Phetha le ho ngola pale ba sebedisa lekgathe lefetile</li> <li>Ho rekota mantsewe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantsewe</li> <li>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse</li> <li>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</li> </ul> | <p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b><br/>Sehlongwapele, sehlongwanthao, motso</p> <p><b>Mosebetsi boemong ba polelo:</b><br/>Polelonolo, polelomamarane, diratswana</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> Maele, dikapolelo/maelana, molaetsa pading</p> <p><b>Matshwao a puo:</b> Kgutlo, feelwane, feelo, kgutlwana, ditlhaku tse kgolo le tse nyane</p> |
| 3-4<br>MOHATO WA 1 | <p><b>Ho mamela le ho nka karolo moqoqong o mokgutshwane wa ho ngola porojeke ka boiqapelo o ipapisitse le mofuta o kgethilweng wa sengolwa (mohl. thothokiso/terama/pale e kgutshwane):</b></p>   | <p><b>Bala bakeng sa dintlha tse ipapisitseng le mofuta o kgethilweng wa sengolwa (Mohlala, thothokiso/terama/pale e kgutshwane)</b></p> <p><b>Mosebetsi e lelekelang:</b></p>   | <p><b>Sebedisa mofuta e fapaneng ya ho hlophisa ditshwantsho ho kopanya diphuputso tsa dipatlisiso bakeng sa porojeke e ngolwang ka boiqapelo</b></p> <p><b>Mosebetsi e lelekelang:</b></p>  | <p><b>Mosebetsi wa boemo ba lentswe:</b><br/>Makgethi</p> <p><b>Mosebetsi wa boemo ba polelo:</b><br/>Dipolelomamarane</p> <p><b>Tlhaloso ya lentswe:</b></p>   |

| KOTARA YA 3   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| BEKE  | HO MAMELA LE HO BUA  | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
| <b>DIPATLISIS O</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e lelekelang:</li> <li>Buisana ka tshebetso ya dipatlisiso le nako ya ho etsa dipatlisiso</li> <li>Buisana ka ntshetsopele ya mofuta wa dipotso/sehlooho</li> <li>Bua ka tshebediso ya mehlodi ya dipatlisiso le disebediswa</li> <li>Tsepamisa maikutlo tabeng ya ho ngola dintlha</li> <li>Hlalosa mehlodi le bangodi</li> <li>Hlalosa mawa a tekanyetso le makgetha a rubriki/lethathama la tekolo</li> </ul> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arohana ka dihlopha kapa</li> <li>Ba tla sebetsa ka bomong</li> <li>Bokella dintlha bakeng sa dipatlisiso</li> <li>Arolelana maikutlo, le ho nka karolo dipuisanong</li> <li>Ngola ka bangodi</li> <li>Boloka tlaleho ya tshebetso ya dipatlisiso (potefolio ya bopaki)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fana ka disebediswa bakeng sa dipatlisiso</li> <li>Kgothaletsa baithuti ho eketsa tse ding tsa di sebediswa ho tse fanweng</li> <li>Shebisanang ka tema ho ntlafatsa kutlwisiso</li> <li>Buisanang ka ditlamorao tsa dikarolo tsa thothokiso/dipale/terama/pale e kgutshwane</li> <li>Buisana ka tshusumetso ya ditshwantsho tse bonahalang dingolweng</li> </ul> <p><b>Thothokiso/dipale/terama/dipale tse kgutshwane</b></p> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa mawa a ho bala bakeng sa kutlwisiso</li> <li>Okola maikutlo bakeng sa dintlha tsa bohlokwa</li> <li>Tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehatsang</li> <li>Etsa dikakanyo</li> <li>Hlalosa moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho</li> <li>Kopanya tlhahisoleseding e kgethilweng hore e hlophise ditshwantsho (mohlala, mmapa wa monahano, tjhate, dayakeramo ya Venn, jj.)</li> <li>Ngola dintlha bakeng sa ho itokisetsa mohato wa 2 wa porojeke: Ho ngola.</li> </ul> | <p><b>Bontsha diforeimi/disebediswa tse nepahetseng ho tshhehatsa mofuta wa sehlahiswa se tla hlahiswa (mohlala, mmapa wa maikutlo, tjhate ya tatellano, setshwantsho sa Venn, jj.)</b></p> <p>Bua ka mehlodi le bangodi</p> <p>Phetha mekgwa ya tlhahlobo le ditlhaloso tsa rubriki/lethathama la tlhahlobo</p> <p>Hopotsa baithuti ho ela hloko ha ba arabela dipotso/sehlooho</p> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <p>Tsepamisa maikutlo tshebetsong ya dipatlisiso</p> <p>Araba dipotso ka sehlooho sa dipatlisiso ka ho kgetha dintlha tse nepahetseng ho tswa mehloding e sebediswang nakong ya dipatlisiso</p> <p>Ngola dintlha ka mantswe a hao le ho itokisetsa mohato wa 2: Ho ngola</p> <p>Latela foreimi ya ho ngola (ha ho nehelanwe ka yona)</p> <p>Sebedisa melawana ya puo e nepahetseng e amanang le tshekatsheko ya dingolwa</p> | <p>Lentswe le le leng bakeng sa polelwana Matlafatso ya dibopeho tsa puo le melawana e amanang le dipatlisiso tsa mofuta wa dingolwa tse tsepamisitsweng ho (mohlala, dithothokiso/dipale/terama/pale e kgutshwane):</p> <p>Tlhophiso ya diphihlelo tsa dipatlisiso (mohl. mmapa wa monahano, tjhate, setshwantsho sa Venn, jj.)</p> <p>Ho hlaka ha tlhahisoleseding</p> <p>Tshebediso ya mantswe a amanang le dipatlisiso</p> <p>Dikamano tsa ditshupiso</p> |
| <p><b>HLOKOMEDISO HO TITJHERE:</b></p> <p>Tshebetso ya dipatlisiso e tswelapele nakong ya saekele ya dibeke tse pedi</p> <p>Bopaki ba mesebetsi bo lokela ho bolokwa pokellong ya mesebetsi ya miothuti/faele/potefolio ya bopaki</p> <p>Bontsha mokgwa wa ho etsa dipatlisiso – ‘<i>Ke a etsa, Re a etsa, O a etsa</i>’</p> <p>Diphuputso di lokela ho arabela ho sehlooho sa di patlisiso</p> |  |  | <p>Ela hloko ka ho kgetheha ditshupiso le sebopeho sa motho a itseng</p> <p>Lekola mohato wa 1: Battlisisa ka ho sebedisa rubriki/lenane la tlhahlobo le ho fana ka maikutlo ho baithuti</p> <p>Mesebetsi yohle e lokela ho etswa ka phaposing ka tataiso ya titjhere</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho tswelapele</p>  |   |

| KOTARA YA 3   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| BEKE  | HO MAMELA LE HO BUA   | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
| 5-6<br><b>MOHATO WA 2 HO NGOLA</b>  | <p>Mawa a ho mamela le ho bua – Tsepamisa maikutlo hodima mofuta wa dingolwa tse amehang (mohlala, dithothokiso/dipale/terama/pale e kgutshwanyane):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mosebetsi e lelekelang:</li> <li>Phetha sehlooho se tsepamisitsweng nakong ya dipatlisiso</li> <li>Buisanang ka ditshobotsi tsa bongodi le dikarolo tse amanang le mofuta oo o entsweng dipatlisisong</li> <li>Netefatsa hore baithuti bohle ba itokiseditse ho qala mohato wa 2: Ho ngola</li> <li>Buisana le baithuti ka ho rala dingolwa tsa bona ba sebedisa diphihlelo tsa bona tsa dipatlisiso</li> <li>Buisanang ka tshebetso ya ho ngola</li> <li>Fana ka ditaelo tse ipapisitseng le mosebetsi wa ho ngola</li> <li>Buisanang ka mosebetsi wa ho ngola o tla hlahiswa (moqoqo/tlaleho/phoustara jj.)</li> </ul> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nka karolo dipuisanong</li> <li>Ba tla utlwisisa ditebello tse amanang le dipotso tsa dipatlisiso</li> </ul> | <p><b>Mawa a ho bala le ho boha Tataisa baithuti ho utlwisisa ruburiki le tekanyetso tsa tekolo tsa porojeke e ngolwang ka boiqapelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mosebetsi e lelekelang:</li> <li>Fana ka tlhaloso e hlakileng mabapi le dinako</li> <li>Tataisa baithuti ho bala le ho sebedisa dintlha tsa dipatlisiso</li> <li>Bala le ho buisana ka ruburiki</li> <li>Manolla ditekanyetso le ho hlahosa ruburiki</li> </ul> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bala mofuta o kgethilweng wa sengolwa</li> <li>Bala le ho utlwisisa ruburiki</li> <li>Bala le ho utlwisisa foreimi ya ho bala</li> <li>Hlwaya melawana e tobaneng le mofuta wa sengolwa o ntseng o fuputswa</li> </ul> | <p><b>Ngola/taka/theha karolo e ngotsweng ya sehlooho se kgethilweng</b></p> <p>Mosebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neha baithuti foreimi eo ba tla e sebedisa ha ba ngola</li> <li>Tataisa baithuti kamoo ba tla qetellang foreimi ya ho ngola</li> </ul> <p>Buisanang ka mokgwa wa ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rera/ho ngola pele</li> <li>etsa moralo</li> <li>ntlafatsa</li> <li>hlophisa</li> <li>hlaola diphoso le</li> <li>nehelana</li> </ul> <p>Buisanang ka dikarolo tsa bangodi/tse tobileng mofuta o kgethilweng wa sengolwa</p> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa botumo ba ho ngola (haeba ho hlokahala)</li> <li>Hlaola moralo wa pele</li> <li>Bontsha bopaki ba ho bala kamora ho lokisa sengolwa sa pele</li> <li>Ngola le ho hlahisa moralo wa ho qetela</li> </ul> | <p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Kutu</b></p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelonolo, polelomararane</b></p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelwana ya leetsi</b></p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo: Dikgutlwana</b></p> <p>Matlafatso ya dibopeho tsa puo le melao ya tshediso ya puo</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Moelelo wa tlotlontswa</p> <p>Sebopeliso le dikarolo tse nepahetseng</p> <p>Maikutlo a sehlooho le a tshhehetsang</p> <p>Melawana ya diratswana/ditshwantsho</p> <p>Tswelopele e utlwahalang ya diatswana/mehopolo ho netefatsa momahano</p> <p>Melawana ya puo jwalo ka ha e hlokwa bakeng sa sehlooho se kgethilweng</p> |
| <p><b>TLHLOKOMEDISO HO TITJHERE:</b></p> <p>Mokgwa wa ho ngola o tswelapele nakong ya saekele</p> <p>Bopaki ba mokgwa wa ho ngola bo tla bolokwa bukeng ya mosebetsi wa baithuti/faele/potefolio ya bopaki</p> <p>Laola mokgwa wa ho ngola</p> <p>Diphuputso di lokela ho arabela ho sehlooho sa dipatlisiso</p> <p>Ela hloko ka ho kgetheha ditshupiso le sebopeliso sa bibliography</p> |   |  | <p>Lekola mohato wa 2: Ho ngola o sebedisa ruburiki/lenane la tlhahlobo le ho fana ka maikutlo ho baithuti</p> <p>Mosebetsi yohle e lokela ho etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho tswelapele</p> <p>Moithuti e mong le e mong a ngole mosebetsi wa hae o tla tshwauwa ka bonngwe ho sebediswa ruburiki</p>  |   |

| KOTARA YA 3   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| BEKE  | HO MAMELA LE HO BUA  | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
| <b>MOHATO WA 3 NEHELANO YA MOLOMO DINTLHA</b>   |  |  |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi yohle etla etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere</li> <li>Nehelano ya molomo e ka etswa ka mekgwa e latelang: Boikemelo, bobedi, dihlopha, empa e tla tshwauwa ka bonngwe ka ruburiki e arohaneng</li> <li>E lokela ho amana le mofuta wa sengolwa o kgethilweng (thothokiso/tshomo/terama/palekgutswa)</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlala: Tshwantshiso e ka bapalwang, mefuta yohle ya thothokiso jj.</li> <li>Boitokisetso ba nehelano ya molomo bo lokela ho qala ka kotara ya 3 le ho etswa nakong ya kotara ya 4 bakeng sa ho rekota le ho tlaheha</li> <li>Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho ba e tswelang pele</li> </ul>   |   |
| 7-8   | <p><b>Mamela thothokiso le ho phethela mosebetsi wa tema kutlwisiso e mamelwang:</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka seo thothokiso e buang ka sona</li> <li>Ikamahanye le phihlelo ya hao</li> <li>Lemoha morethetho le raeme</li> <li>Hlwaya mantswa a qalang ka modumo o tshwanang</li> <li>Hlahisa maikutlo a susumetswang ke thothokiso</li> <li>Etsa thothokiso kapa tema tse kgethilweng</li> </ul> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Itlwaetsa mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua</li> <li>Amahanya thothokiso le boiphihlelo ba hao</li> <li>Hlwaya morethetho le raeme thothokisong</li> <li>Hlwaya mantswa a qalang ka modumo o tshwanang</li> <li>Itlwaetse ho sebedisa mantswa a etsisang medumo ya ona, mohlala, modumo: Ha thola hare tu, sa kgabola sa re thwa, jj.) (leetsisa)</li> <li>Etsa thothokiso/ditema tse kgethilweng</li> </ul> <p><b>HLOKOMELA:</b></p> | <p><b>Bala thothokiso mme o phethele tema kutlwisiso e balwang:</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>Sebedisa mawa a ho bala, mohlala, akanya, sheba ditshwantsho ka hloko, o sebedisa dintlha tsa maemo</li> </ul> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lemoha morethetho le raeme</li> <li>Arola mantswa ka dinoko</li> <li>Hlahisa maikutlo a susumetswang ke thothokiso e badilweng</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</b></p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:<br/>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p><b>Ngola dipolelo tse nang le morethetho: Mesebetsi e lelekelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlwaya le ho bontsha kamoo mantswa a na a raemang kateng ka ho fetola, ho eketsa, ho phumula, kapa ho fapanyetsa medumo mantsweng</li> <li>Sebedisa puo e hlahosang ho hlahosa kapa ho botsa dipotso</li> <li>Lemoha ditlhaku le medumo ya ditlhaku</li> </ul> <p><b>Baithuti ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngola dipara tsa dipolelo tse bolelele bo lekanang tse nang le raeme</li> <li>Sebedisa morethetho le raeme tse nepahetseng</li> <li>Sebedisa tsebo ya dinoko ho ntshetsapele morethetho le raeme</li> </ul> <p><b>Ho rekota mantswa le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlontlontswa Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p> | <p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> Makopanyi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> Dipolelo Dipolelonolo</p> <p><b>Tlhaloso ya lentswe:</b> Mothofatso Poeletsomodumo Tshwantshiso Papiso</p> <p>Morethetho le raeme</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Tshebediso ya bukantswe, dikgutsufatso, qalo</p> |



| KOTARA YA 3 |  |   |   |   |
|-------------|--|---|---|---|
| BEKE        | HO MAMELA LE HO BUA  | HO BALA LE HO BOHA  | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
|             | <b>Tekanyetso e tswelang pele ya ho ithuta ho lokisetsa nehelano ya molomo kotareng ya 4</b>   |   |   |   |
| 9-10        | <p><b>Mamela papatso e ballwang hodimo kapa radiong kapa thelevisheneng:</b></p> <p><b>Mosebetsi e lelekelang: Ho akanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho fetolela le ho buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le boleng bo hlahang temeng</li> <li>Ho buisana ka sebopeliso, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi ba tema</li> </ul> <p><b>Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha ka ditaba tsa botjhaba tse amanang le dipapatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka dikamano tsa botho</li> <li>Botsa dipotso tse amehang ka ho sebedisa diforomo tse nepahetseng tsa dipotso mohlala, Mang? Eng? Neng? Jwang? Hobaneng?</li> </ul> <p><b>HLOKOMELA:</b></p> <p>Tekanyetso e tswelang pele ya ho ithuta ho lokisetsa nehelano ya molomo kotareng ya 4</p> | <p><b>Bala papatso mme o phethele tema kutlwisiso e balwang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho hlalosa le ho buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le boleng bo hlahang temeng</li> <li>Ho buisana ka sebopeliso, sepheo le bamamedi ba tema</li> <li>Buisanang ka tshebediso ya puo ho kenyeletswa le puo e susumetsang ke maikutlo le tshebediso ya puo le ikonomi</li> <li>Botsa dipotso tse nepahetseng, tse hlokolosi o sebedisa diforomo tsa dipotso tse nepahetseng, mohlala Mang? Eng? Neng? Jwang? Hobaneng?</li> <li>Ho hlwaya le ho buisana ka maikutlo a sa tsitsang</li> <li>Hlwaya le ho buisana ka dithekeniki tsa kerafo tse jwang ka mmala, moetso, kgetho ya ditshwantsho, jj. le ka moo di leng kateng</li> <li>Ama molaetsa o fetiswang</li> </ul> <p><b>Mawa a ho bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolalana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho bala padi ka boikemelo</li> <li>Balla hodimo ka qapodiso e nepahetseng, pontsho le sehlo</li> </ul> | <p><b>Ngola papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa ditshwantsho tse lokelang sepheo le bamamedi</li> <li>Sebedisa sebopeliso sa puo le tlotlontswa e nepahetseng</li> <li>Sebedisa puo ka boiqapelo</li> <li>Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto</li> <li>Le moelelo wa mantswa</li> </ul> <p><b>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola</li> <li>Ho ngola mokgwaritso</li> <li>Ho bala mosebetsi hape</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso</li> <li>Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Bukantswe ya moithuti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho rekota mantswa le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa</li> <li>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</li> <li>Beha tlotlontswa e ntjha leboteng la mantswa</li> </ul> | <p><b>Mosebetsi wa boemo ba lentswe:</b></p> <p>Mabitsokgoboko, leetsi la boiketsi, dikutu; makopanyi</p> <p><b>Mosebetsi wa boemo ba polelo:</b></p> <p>Mahokedi, lekgethi, lehlalosi, leetsi, papiso, tshwantshiso, maele</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b></p> <p>Kgutlo, feelwane, kgutlwana, feelo, letshwao la potso, letshwao la makalo, tlhaku tse kgolo le tse nyane</p> |



| KOTARA YA 3 |                     |  |                         |  |
|-------------|---------------------|--|-------------------------|--|
| BEKE        | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA   | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
|             |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nahanisisa ka dingolwa tse balwang nakong ya ho bala ka boikemelo/ka bobedi</li> <li>Phethela tekolobotjha e kgutshwane ya buka ya molomo o sebedisa foreimi e nepahetseng</li> <li>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</li> <li>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</li> </ul> |                         |  |

| TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO EO E SENG YA SEMMUSO)   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua:</b><br>Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua<br>Dipuisano tsa ka phapusing<br>Meqoqo/dipuisano<br>Ngangisano   | <b>Mesebetsi ya ho bala le ho boha:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bala letsatsi le letsatsi</li> <li>Mokgwa wa ho bala</li> <li>Ho balla hodimo le mekgwa e meng</li> <li>Bala mesebetsi ya kutlwisiso (bala bakeng sa moelelo)</li> <li>Mesebetsi ya dingolwa e thehilweng mefuteng ya dingolwa eo ho ithutwang ka yona</li> </ul> | <b>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mokgwa wa ho ngola</li> <li>Kgutsufatso</li> <li>Ditema tsa kgokahano</li> <li>Meqoqo</li> <li>Ho ngola ka boiqapelo</li> </ul> | <b>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya puo:</b><br>Mefuta e fapaneng ya melao le tshebediso ya puo |
| <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO LE EO E SENG YA SEMMUSO:</b><br>Tekanyetso eo e seng ya semmuso e lokela ho sebediswa ho tataisa ditaelo le menyetla ya ho lokisa le ho matlafatsa<br>Ka tshebediso ya dipotso, dipuisano, tebello, ditekanyetso tse sa rerwang di ka neha titjhere maikutlo a potlakileng |  | Tekanyetso ya semmuso e lokela hoba e tswelang pele<br>Tekanyetso e tswelang pele ya ho ithuta ho lokisetsa nehelano ya molomo kotareng ya 4  |  |

#### KEREITI YA 4: SESOTHO PUO YA LAPENG KAKARETSO YA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA KOTARA YA 3

|   |  |
|---|--|
| <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 6: POROJEKE YA HO NGOLA KA BOIQAPELO</b><br>Mokgahlelo wa 1: <b>DIPATLISISO</b> (Matshwao a 10)<br>Mokgahlelo wa 2: <b>HO NGOLA</b> (Matshwao a 30)<br>Matshwao kaofela (40)<br><b>POROJEKE YA HO NGOLA KA BOIQAPELO E TLA IKAMAHANYA LE SEGOLWA SE LE SENG SA TSE RUTILWENG: THOTHOKISO/TSHOMO/TERAMA/PALEKGUTSWE</b> | <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7 – TSA MOLOMO</b><br>Nehelano ya molomo ya porojeke e ngolwang ka boiqapelo (matshwao a 20)<br>Matswao kaofela (20)<br>Qala ka mesebetsi wa molomo kotareng ya 3 mme o qetelle kotareng ya 4 ha matshwao a tla be a rekotwa<br>Ho lokela ho ba le mefuta e fapaneng ya dingolwa ho phatlalla le dikereiti<br>Tekanyetso e tswelang pele ya ho ithuta ho lokisetsa nehelano ya molomo kotareng ya 4 |
|---|--|

## 2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YATLATSETSO: KEREITI YA 4 (KOTARA YA 4)

| KOTARA YA 4 |  |   |   |   |
|-------------|--|---|---|---|
| BEKE        | HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)   | HO BALA LE HO BOHA  | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
| 1-2         | <p><b>Mamela palekgutshwe</b><br/><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: Ho lepa ka sehlooho le ditshwantsho</li> <li>• Ho mamela le amanya le bophelo ba hao</li> <li>• Ho hlwaya dintlha tse ikgethileng ka tema</li> <li>• Tsepama sehloohong</li> <li>• Hlwaya poloto, tikoloho le baphetwa</li> <li>• Araba dipotso tsa molomo</li> <li>• Phetha pale hape</li> </ul> <p><b>Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fananang sebaka sa ho bua</li> <li>• Tsepamang sehloohong</li> <li>• Botsa dipotso tse loketseng</li> <li>• Tswelang pele ka ho buisana</li> <li>• Arabela mehopolong ya ba bang ka kelohlolo le tlhomphe</li> <li>• Fana ka tlaleho e tsitsitseng ebile e aha</li> </ul> <p><b>TEKANYETSO YA HO ITHUTA – BOITOKISETSO BA TSA MOLOMO</b></p> | <p><b>Bala palekgutshwe</b><br/>Pele ho ho bala: Akanya ka sehlooho le ditshwantsho</p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a ho bala:</li> <li>• Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho le ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso</li> <li>• Ho etsa dikakanyo</li> <li>• Fana ka moelelo wa mantswa le ditshwantsho tse sa tlwaelehang</li> <li>• Ho hlahlola bakeng sa kgodiso ya kutlwisiso</li> <li>• Utlwisisa phello ya diqapi tsa boqapi le boqhetseke</li> <li>• Fumana tshusumesto ya mekgwa ya pono</li> </ul> <p><b>Thuto ya dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlwaya le ho fana ka maikutlo mabapi le poloto, maemo le baphethwa</li> <li>• Ho fana ka mabaka a diketso tsa baphethwa</li> <li>• Ho utlwisisa tlotlontswa</li> <li>• Hlwaya maikutlo a sehlooho le a tshhehetsang</li> <li>• Hlwaya le ho buisana ka boleng ba tema</li> <li>• Buisana ka tlotlontswa e ntjha ho tswa temeng e balwang</li> <li>• Sebedisa bukantswe</li> </ul> <p><b>Ho ikgotsoa ka ditema tse balwang ka boikemelo</b></p> | <p><b>Ngola palekgutshwe</b><br/><b>Sebedisa sebopeho se nepahetseng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng bakeng sa sehlooho/ditaba tsa hao di nyalellane le sehlooho</li> <li>• Sebedisa sehlooho le dipolelo tse se tshhehetsang ho bopa diratswana tse momaneng hantle</li> <li>• Hokela diratswana o sebedisa makopanyi, le dipolelwana</li> <li>• Sebedisa tlotlontswa e teng ebile e tsamaellana le dikahare tsa tema</li> <li>• Sebedisa thutapuo/sebopehopuo, mopeleto le matshwao a puo a loketseng le ho tlola mela pakeng tsa diratswana</li> <li>• Sebedisa bukantswe/dikishinari ho netefatsa moelelo le mopeleto wa lentswe</li> </ul> <p><b>Ho latela tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho lahlela mehopolong ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano</li> <li>• Ho hlalisa mokgwaritso wa pele</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala mosebetsi hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela</li> </ul> <p><b>Buisana ka makgabane</b><br/><b>Ho rekota mantswa le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa</b><br/><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</b></p> | <p><b>Mosebetsi wa boemo ba lentswe:</b><br/>Mahlalosi a mokgwa, a sebaka, makgathe, makopanyi, maemedi (tsepama dikarolong tse seng di entswe)</p> <p><b>Mosebetsi wa boemo ba polelo:</b><br/>Dipolelwana, polelwana bitso</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Tlhaku tse kgolo, kgutlo, feelo, feelwana, tlami</p> |

| KOTARA YA 4 |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|--|
| BEKE        | HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)  | HO BALA LE HO BOHA  | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO   |
|             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phetha pale kapa mehopollo ya sehlooho ka dipolelo tse 3 ho isa ho tse 5.</li> <li>Hlahisa karabelo ya maikutlo dingolweng tse badilweng</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala:</b> Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b><br/>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>  | <p><b>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>   |  |
| 3-4         | <p><b>Mamela tshwantshiso/terama e ballwang hodimo/ rading/televisheneng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho akanya ka sehlooho</li> <li>Pheta tshwantshiso hape ka tlhahlamano</li> <li>Fana ka mabitso a baphetwa ka nepo</li> <li>Kgetha dintlha tse ikgethileng</li> <li>Sebedisa dikahare/dintlha ka nepo</li> <li>Hlahisa mehopollo le maikutlo ka tema</li> <li>Sebedisa sebopeho se nepahetseng sa puo</li> <li>Bontsha tlhokomediso ya botjhaba</li> </ul> <p><b>Ikwetlisetse ho mamela le ho bua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(Kgetha e le nngwe bakeng sa boikwetliso ba letsatsi le letsatsi)</li> <li>Etsa morethetho o bonolo, thothokiso kapa pina</li> </ul> | <p><b>Bala tshwantshiso/terama mme o qetelle temakutlwisiso e balwang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: Lepa ka sehlooho</li> <li>Sebedisa mawa a ho bala</li> <li>Buisana ka baphetwa, mohopollo wa sehlooho le tikoloho</li> <li>Hlwaya mookotaba</li> <li>Hlahisa maikutlo a tsosolloswang ke tema</li> <li>Buisana ka dikarolo tsa tema haholoholo matshwao a puo le sebopeho</li> <li>Sebedisa bukantswe ho lekola moelelo wa mantswa</li> <li>Bapala karolo e kgutshwane</li> </ul> <p><b>Ikwetlisetse ho bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo ka qapodiso e nepahetseng, pontsho le sehalo</li> <li>Ho bala: Ka tataiso ya dihlopha/boikemelo/bobedi/kopanelo</li> </ul> | <p><b>Ho ngola puisano (dayaloko)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha baphetwa ba loketseng</li> <li>Sebedisa sebopeho se nepahetseng</li> <li>Hlophisa puisano ka tlhahlamano</li> <li>Ngola dipolelo o sebedisa puo ya mmui</li> <li>Sebedisa tlotlontswe e fapaneng</li> <li>Sebedisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puo mme o siya dikgeo tse loketseng</li> <li>Ngola mantswa le meelelo ya ona bukantsweng ya hao</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebediso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>Ho ngola mkgwaritso</li> <li>Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso, le</li> <li>Ho nehelana</li> </ul> | <p><b>Mosebetsi boemong ba lentswe:</b><br/>Mabitsokgoboka, maemedi a boiketsi, dikutu</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: <b>lehokedi la tumellano ya moetsi le ketso (lehokamoetsi)</b></p> <p><b>Puopehelo le puommui</b></p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Kgutlo, feelo, kgutlwana, feelwana le letshwao la potso</p> |

| KOTARA YA 4  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| BEKE   | HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)  | HO BALA LE HO BOHA  | HO NGOLA LE HO NEHELANA   | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bapala papadi e bonolo ya puo</li> <li>Fana le ho latela ditaelo/ditataiso tse bonolo</li> <li>Bolela ditaba tsa hao</li> <li>Phetha pale eo o e badileng kapa eo o e utlwieng</li> <li>Nka karolo ya mophethwa papading</li> </ul> <p><b>TEKANYETSO YA HO ITHUTA – BOITOKISETSO BA TSA MOLOMO</b></p>   | <p><b>Mekgwa ya ho bala:</b> Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</b><br/>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>   | <p><b>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</b></p> <p><b>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>   |   |
| <p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 7: TSA MOLOMO</b></p> <p><b>Nehelano ka molomo (matshwao a 20)</b></p> <p><b>Qala mosebetsi ona kotareng ya 1 mme o o phetele kotareng ya 2 ha matshwao a tla be a rekotwa.</b></p> |   |   |   |   |
| 5-6  | <p><b>Mamela le ho buisana ka diketsahalo tsa letsatsi tse tswang atikeleng ya makasine kapa ya koranta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mosebetsi e lelekelang:</b> Ho akanya</li> <li>Ho mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng</li> <li>Ho qolla molaetsa wa sehlooho</li> <li>Amahanye le bophelo ba hao</li> <li>Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng</li> <li>Sebedisa tlhahisoleseding ho tswa temeng bakeng sa ho arabela dipotso</li> <li>Buisana ka makgabane a phedisano, a boitshwara le a setso temeng</li> <li><b>Eba le seabo dipuisanong</b> ka phapusing/tse etelletseng pele ke titjhere</li> </ul> <p><b>Nehelana ka puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha dikahare tse lokelang</li> <li>Sebedisa qalo, bohare le qetelo</li> <li>Tsepama sehloohong</li> <li>Sebedisa tlhophiso e utlwalang ya mehopolu Ho sebedisa bokgoni ba ho</li> </ul> | <p><b>Bala atikele ya koranta/makasine</b></p> <p>Pele ho ho bala: Ho lepa ka sehlooho le ditshwantsho</p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa mawa a ho bala, mohl. etsa dikakanyo, sebedisa dintlha tse amanang le maemo ho fumana moelelo, lekola mohopolo bakeng sa ho fumana mohopolo o akaretsang</li> <li>Sebedisa sehlooho, mela e qalang, diratswana ho arabela ho mang, eng, kae, hobaneng</li> <li>Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng</li> <li>Buisana ka kgetho ya ditshwantsho temeng</li> <li>Hlalosa mantswe a sa tlwaelehang</li> </ul> <p><b>Ho ikgopotsa ditema tse badilweng ka boikemelo/bobedi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho phetha pale kapa ho hlalosa mohopolo wa sehlooho</li> </ul> | <p><b>Ngola kgutsufatso ka atikele ya koranta/makasine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa dihlooho, serapa sa pele, nehela ka dikarabo mohl. Mang? Eng? Hokae? Neng? Hobaneng? Jwang?</li> <li>Kgetha dikahare tse loketseng</li> <li>Sebedisa foreimi e nepahetseng</li> <li>Ngola sehlooho</li> <li>Hlophisa diketsahalo ka nepo</li> <li>Sebedisa tlotlontswa e nepahetseng</li> <li>Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>Ho lokisa mopeleto ka ho sebedisa bukantswe</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>Ho ngola mokgwaritso</li> <li>Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso, le</li> <li>Ho nehelana</li> </ul> <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> | <p><b>Mosebetsi wa boemo ba lentswe:</b><br/>Mahlalosi, maemedi, maetsi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b><br/>Moetsuwa, moetsi, tumellano ya leetsi, lekgathe lejwale</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Kgutlo, feelwane, letshwao la potso, letshwao la makalo, jj.</p> |

| KOTARA YA 4  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| BEKE   | HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)   | HO BALA LE HO BOHA  | HO NGOLA LE HO NEHELANA  | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
|  | <p>nehelana mohlala, ho phahama, kgefutso, kemo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E bua ka dihlooho tsa ditaba</li> <li>Ho buisana ka maikutlo a sehlooho le dintlha tse tobileng</li> </ul> <p><b>TEKANYETSO YA HO ITHUTA – BOITOKISETSO BA TSA MOLOMO</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlahisa karabelo ya maikutlo dingolweng tse badilweng</li> </ul> <p><b>[Ho balla boithabiso/monate]</b><br/> <b>Ho balla boithabiso/monate:</b><br/> <b>Padi e balwe ka letsatsi bonyane metsotso e 30</b></p> | <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> |  |
| <p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO – MOSEBETSI WA 8:</b><br/> <b>Tema ya kgokahano: (matshwao a 10) e ngolwe pele ho teko e laolwang.</b></p> |  |   |  |  |
| 7-8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poeletso</li> <li>Tekanyetso ya semmuso ya tsa molomo</li> </ul>  |   |  |  |
| 9-10   | <p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 9: TEKONG E LAOLWANG YA MAFELO ASELEMO</b><br/> <b>Teko</b><br/> <b>HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1: Tema ya sengolwa/e seng ya sengolwa (matshwao a 15)</li> <li>Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10)</li> <li>Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5)</li> <li>Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebetso ya ho ngola (matshwao a 10)</li> </ul> |   |  |  |

**MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>MESEBETSI YA HO MAMELA LE HO BUA:</b><br>• Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho Mamela le ho Bua | <b>MESEBETSI YA HO BALA LE HO BOHA:</b><br>• Mokgwa wa ho bala<br>• Mesebetsi ya ho balla hodimo<br>• Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso<br>• Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehleng hodima mefuta e meraro ya dingolwa e kgethilweng bakeng sa semestara | <b>MESEBETSI YA HO NGOLA LE HO NEHELANA:</b><br>• Mokgwa wa ho ngola<br>• Kgutsufatso<br>• Ditema tsa kgokahano<br>• Meqoqo | <b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO:</b><br>Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso |
|---|--|---|---|

**KEREITI YA 4 SESOTHO PUO YA LAPENG - KAKARETISO YA TEKANYESTO YA SEMMUSO: KOTARA YA 4**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO</b><br><b>MOSEBETSI WA 7</b><br><b>TSA MOLOMO</b><br>Ho balla hodimo (matshwao a 20)<br>Mosebetsi ona o tswelapele ho tloha kotareng ya 3 mme o tla getellwa le ho rekotwa kotareng ya 4 | <b>TEKANYETSO YA SEMMUSO</b><br><b>MOSEBETSI WA 8</b><br><b>HO NGOLA</b><br>Tema ya kgokahano (matshwao a 10)<br>E ngolwa pele ho teko e laolwang ya mafelong a selemo | <b>MOSEBETSI WA 9: TEKONG E LAOLWANG YA MAFELLONG A SELEMO:</b><br><b>HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40)</b><br>Potso 1: Tema ya sengolwa le eo e seng ya sengolwa (matshwao a 15)<br>Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10)<br>Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5)<br>Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 10) |
|---|--|--|

**TEKANYETSO YA SEMMUSO**

| <b>NAKONG YA SELEMO</b>   | <b>TLHAHLOBO</b>  |
|---|---|
| MESEBETSI YA TEKANYETSO E LAOLWANG SEKOLONG (SBA)   | TLHAHLOBO   |
| <b>DITEKANYETSO TSA SEMMUSO TSE 6</b><br>1 Mosebetsi wa molomo (ho balla hodimo ho habahanya le kotara ya pele le ya bobedi) kgweditshelala<br>3 Mesebetsi ya ho ngola<br>1 Ho arabela ditema<br>1 Teko e laolwang ya mahareng a selemo | 1 Mosebetsi wa molomo – Nehelano ya porojeke e ngolwang ka boiqapelo<br>1 Tema ya kgokahano<br>1 Teko e laolwang ya mafelo a selemo |